

Foromo ya Tumello ya Lenaneo la Matsatsi a Phomolo

<Lebitso la Lenaneo la Matsatsi a Phomolo>

(le bitswang "Lenaneo la Matsatsi a Phomolo" ka tlase mona)

DITAELO

1. Ka kopo bala o be o saene foromo ena ya tumello leqepheng la 2 ho netefatsa hore ngwana wa hao o nka karolo.
2. Ka kopo hape tshwaya ditamente ho tloha ho (1) ho isa ho (4) leqepheng la 1 ho bontsha hore o dumellana le tsona.
3. Jwale kgutlisetsa foromo ena ho Moetapele wa Lenaneo la Matsatsi a Phomolo.

KA KOPO LEMOHA: Ke feela motswadi kapa mohlokemedi ya ka saenang foromo ena mme ke bana ba kgutlisitseng foromo ena feela ba ka tlangu ho Lenaneo la Matsatsi a Phomolo.



Nna, _____ ke utlwisa le ho dumela hore:

<lebitso le sefane>

1. Ngwana wa ka a ka tla Lenaneong la Matsatsi a Phomolo ho tloha ka la _____ ho fihlela ka _____.

<kenya letsatsi la Lenaneo la Matsatsi a Phomolo>

2. Ke na le boikarabelo ba ho isa le ho lata ngwana wa ka Lenaneong la Matsatsi a Phomolo.
3. Ho ka nna ha nkuwa dinepe le divideyo tsa ngwana wa ka ka nako ya diketsahalo tsa Lenaneo la Matsatsi a Phomolo. Tsena di ka abelanwa ho mediya le/kapa bakeng sa mabaka a dipatlisiso jwaloka karolo ya letsholo la Nal'ibali la ho-balla-boithabiso.
4. Ngwana wa ka a ka nna a ya maetong afe kapa afe a Lenaneo la Matsatsi a Phomolo.

Lebitso la ngwana: _____

Letsatsi la ngwana la tswalo: _____

Kereiti ya ngwana sekolong: _____

Lebitso la motswadi/mohlokemedi: _____

Dinomoro tsa mohala tsa tshohanyetso tsa motswadi/mohlokemedi:

Selefouno: _____ Founo ya ka tlung: _____

Ikopanye le rona ka ho letsetsa setsing sa rona sa mehala ho **02 11 80 40 80**,
kapa ka e nngwe ya ditsela tse lateng:



www.nalibali.org



www.nalibali.mobi



nalibaliSA




@nalibaliSA



@nalibaliSA



info@nalibali.org



Dintlha tsa boikopanyo tsa motho wa bobedi bakeng sa maemo a tshohanyetso:

Lebitso: _____

Kamano ya motho enwa le ngwana: _____

Dinomoro tsa boikopanyo (tsa selefouno le/kapa tsa ka tlung): _____

Aterese ya lapeng ya Motswadi/Mohlokomedi:

Na ngwana wa hao o dula atereseng ee? Ka kopo dikanyetsa: EE / TJHE

Haeba e le 'TJHE', ka kopo fana ka aterese ya moo ngwana a dulang teng:

Lebitso la mohlokomedi atereseng ena: _____

Dinomoro tsa boikopanyo (tsa selefouno le/kapa tsa ka tlung):

Haeba ngwana wa hao a ena le **dialeji dife kapa dife kapa maemo afe kapa afe a ho kula**,
ka kopo ngola lenane la tsona mona:



E saennwe: _____

Mohla: _____

Ikopanye le rona ka ho letsetsa setsing sa rona sa mehala ho **02 11 80 40 80**,
kapa ka e nngwe ya ditsela tse lateng:



www.nalibali.org



www.nalibali.mobi



[nalibaliSA](#)



[@nalibaliSA](#)



[@nalibaliSA](#)



info@nalibali.org

